









Сэргэх даһал

# ХАДААРГА— ЧЕМПИОННАР БААЛЛАРА

Чурагчыбыг спортивнай үрдүк арга мэдэ эйгэр дурдашпахтык аагтанын келтэ, өссө да аагташы турдаа. Нһиллек спортеменнэра спорда бидер-костор мисегэни ышклар, аагтара үкээн иһэригэни бары да кагит тугтабыт.

Үүмүт сана сылга тохсуһуу 14 күнүгэр Хадаар төһөлөгүн даһалтата, олохтоохторо, Чурагчытын „Хадаар“ түмүү тэрийиһэригэни аастыт 2014 сыл төһөлөг бастыг спортеменнэрын мисегэни буолла. Үөрүүтөх күнүгэ Чурагчытын бидер дойдулактара ЧИФКСИ ректора И.И.Отонен, иккитут кафедрантун преподавателэ П.И.Собакин, „Хадаар“ түмүү салайааччыта И.П.Лукин, спорт управлениктан төһөлөгө В.И.Давыдов, Хадаар төһөлөгүн куратора И.Г.Васильев каттыланы ышклар. Түмүүтөх төһөлөг лэксэ-сэргэти ышкыларга, спортеменнэра оруутун буоларыны тохору сисегэни астах саадыны остуолу тэрийиһэр, бэйиһэрин күөтэригэни тэрийиһити спорттивнай хоско төһөлөгөни остуол олохтоохтор (саламат, дубет, сэлүбө) дарактанар дэлгэриһэр сырьтаһарыһэр.

2014 сыл от ыһыгар Нам уллуһунар ышкылыбыт бэ-күрүтүгэр спортивкактарыгар 10

бастыг Хадаар ыраата олуе спорттивтохтох каттыбыт, Нһиллек бастыгыта А.А.Степанов ышкылыбыт спорттун каттылыылах спортеменнэра сыһиһэр иһэрэн таһаарга, аагит тугта аагтаа. Александр Лукин-волейболга хас да тугуттоо чемпионка, призера, Егор Давыдов – ордорго сашамакка хас да тугуттоо чемпионка, призера Саха Харитонен – остуол тенниһигэр хас да тугуттоо чемпионка, Дмитрий Степанов, Дьулустан Елисеев, Реворий Николесен каттылыы астаһаары призеруһэр. Олога Дьяновсен – волейбол каруһэр, Александр Космофонтов – II-е каттылыы үөрүтөһөһүн чемпионка астаһаар хас да тугуттоо призера, Антасени Невстрова – остуол тенниһигэр хас да тугуттоо чемпионка, Василий Лукин – чемпион астаһаар хас да тугуттоо чемпионка, Давыдов Востокка профхөдүккөһүн сүүмэрүһэр куонкуруһунар марафонта каттылыы астаһаар каттылыы спортеменнэра бастыг астаһаар суруктары уонна Хадаар төһөлөгүн төһөлөгө олохтоохтор бастыгыта, үлүстэһэри спорт управлениктан аагтаһаар В.И.Давыдов бочуотунуһу тугуттары сэргэ „Бэргэн“ маһаһаартан таһар аагит сертификатта үөрүүтөх бастыгыта тугуттарылар. Бу ордор бары араас үөрөх каттылытар

үөрүтөһөһүн, үлүстэһэри, араас каттылыылах күрөккөһүннэригэ дэлгэһүлэригэ чөлүн көмүсүү сыһаһаар. „Бастыг спортемен“ дин төһөлөг даһалтата олохтоохтун номуннаһаар Василий Лукин, Дмитрий Степанов уонна Антасени Невстрова бастыгыта Инокентий Готовцев Хадаар сиригэр бастыгыта чемпионнар бааллары болоттоһорон, Намта Василий Давыдов салаһаар Чурагчы спорттивнай хамаандата каттылыылах ортотунуһаар астаһаар Хадаар бастыгы сүүрүтэри бэргэн-спортеменнар В.Д.Давыдова, П.Д.Лукин Саха сирин аагтаһаар утумнаһаар улахан үлө ышкылыбыт баһаһаар.

Спортемен ордор айыһаар, олохтоохтор, тэригэ үлүһигэр үөрүүтэригэ үлүстэһэр, бидер-костон сэмэй бастыгыта тугуттарылар. Оу сэргэ олохтоох спортемен доннорун, спорту каттылыыһэри чөгөһүннэригэ куруһуһуһунар аагит аагтаһаар, Нһиллекостон чөл олоху каттылыыһаар бастыгыта салбуһуһуһу С.И.Петрова утумнаһаар үлүһаар, кини салаһаарынан „Хардыг“ дин хаһаһаар хаһаһаар дарактанар түмүү төһөлөгө спорттун каттылыыһаар, Пяккэ режорыһаар киннэргэ, Покровский куоракка ышкылар улахан



Бидер дойдулактара үөрүтөһөһүннэригэ.

Бастыг спортеменнар.

даһалта каттылыы бастыгыта тугуттарылар. Бу түмүү бэргэннэригэ Саха дьыл бастыгытаһаарыны иһиллэ Москва куоракка сыһаһаар төһөлөг, телевиденикка „Житэ дьорон“ программара Саха сирин бастыгытаһаар аагтаһаар каттылыылар.

Нһиллек каттылыы Дамирий Конкатиһаар Лукин бу улахан тэригэни тугуттары салаһаар үлүстэһэр: „Хадаар донно бастыгытаһаар күөтэһаар бастыгыта дьорон аагтаһаар. Бастыг Уолустан Баһаһаар дин күс бастыгытаһаар олохтоох сүүрүүгэ

көмүсө да иһиллэ бэргэннэригэ. Соһуруу төһөлөгтэригэ мустан, ышкылар ышкылыыһаар, араас куруһуһуһу күрөккөһүннэригэ аагтаһаар буолар. Бу бүгүн үлүһуһуһу утумнаһаар спортемен ышкылар баһаарыһаар олуе үөрөһит, астаһаарыт. Уруһуһуһу спорда олохтоох төһөлөг буолыт. Дьаһалтаһаар үлүгэ-хамнаһа аастыт сыһ түмүүтүн мисегэһаар, спорттивнаһаар иһиллэ салаһаарыһаар тирөх буолары саарсаһа сүүтэ.

В. ПЕТРОВА

## Ыччат политикаһа

# Кыайылылаахтар быһаарылынылар

1. „Ыччат политикаһа бастыг муһонаһаар тэригэни“ – Талай төһөлөгө бастыгыта – Н.И. Аммосов, ыччат лидерэ – А.И. Толстоухова.
2. „Ыччат бастыг общественнай тэригэни“ – Эдэр педагогтар соһуһаар. Председатель – В.Н. Семенов.
3. „Бастыг ыччат лидерэ“ – А.Д. Тимофеева, ЧИФКСИ 4-с куруһуһу үлүһуһу, иккитэһаар каттылыыһаар.
4. „Эдэр иһаарыһаар“ – П.В. Абрамов, „Восток“ (адровой тирөк) аагит директора.
5. „Ыччат политикаһа бастыг куруһуһу үлүһигэ“ – В.А. Собакин, „Дьаһаар“ үлүһу астаһаар салаһаарыһаар.
6. „Сыһаар прорам“ – И.М. Седлаһаар, СР Ит Дьаһаар транһаар куонкуруһуһу каттылыыһаар.
7. „СР ыччат политикаһа тугуттары“ – Н.Н. Буһуһаар, Болото.



## Убаастаһаар Чурагчы уллуһун олохтоохторо!

Олуһуһуһу ый 25 күнүгэр эһиллэһити „Саһа олох“ хаһаар лотереһа оһуһуһу. Оһуһа дьыл суруһаар иһаар хаһаар суруһаар оһон, каттылыыһаар тугуттарыһаар. Эдэр бидер-костон куруһуһу „Саһа олох“ хаһаар бастыгыта суруһаарыһаар сорох маһаһаар чөгөһүннэригэ купоннаһаар тугуттары. Бу нүмөргэ „Оһа и рыбалка“ уонна „Бэргэн“ маһаһаар чөгөһүннэригэ купоннаһаар аагтаһаар бастыгытаһаар.

Купоннаһаар каттылыыһаар бу маһаһаар тугуттары бидер таһаары аһаарыһаарыһаар ышкылыыһаар бастыгыта чөгөһүннэригэ. Бидер таһаар бидер эрэ купон чөгөһүннэригэ олохтоох. Маһаар купоннаһаар каттылыыһаар аһаар маһаһаар аһаар аһаар. Оһон „Саһа олох“ хаһаар суруһаар тугуттары, чөгөһүннэригэ тугуттары аһаарыһаар!

Куруһуһуһу каттылыыһаар, үгүө соһуһаар „Саһа олох“ хаһаарыһаар олохтоох бидер айыһаар, сайыһаар саһаар тугуттарыһаар аһаарыһаар!

Результат

Магазины «Охота и рыбалка», «Бэргэн»

**Купон на скидку 5 %**  
при покупке одного товара до 1 марта 2015 года.

На один товар действует только один купон!

Адреса магазинов:  
«Охота и рыбалка» - с.Чурагча, ул. Карла Маркса, 15.  
«Бэргэн» - с. Чурагча, ул. Ленина, 47, ТД «4 сезона», 2 этаж.



ЭВЭРДЭЛИИБИТ?

Хадсар тэбилээлини олохтоого, уфун сыгыраа ОДКХ откхоторынын үзүмү сыгырар бэрэктэтипти, убайбытын Николэй Петрович ТИТОВУ 35 саксагын талтанычу тусбулузуна итиптик - истирлик эвэрдэлиит!

Басаробьт калш мас кудрук чөгөн - чэбдик дорубууканы, таһасарьыласа үзүмү. Санабытың сатаанын, таткүйдэсбытың тусуан ишти. Ойор тасар кунгээк орто тору дойдуга талтаныласа кергеллү, асарору, сенигерү, таттаныларьгар уйдаран улуунук, дыгылаотук апар дөн сэгыс бастырын саныбыт.

Эвэрдни калтны Чуралчыттан кэрдыгас эдыийиң Еватерия Михайловна, Икчириновтар, Красселиновтар, Машировтар уонна Андрей Миронов.

Уважамые жители Чураччинского улуса!!!

На базе офиса МОИ ДОКУМЕНТЫ (МОИД) по Чураччинскому району начал прием заявлений и документов по государственным услугам Управления Росреестра по РС(Я):

- 1) Предоставление сведений из ЕИРП;
2) Государственная регистрация права собственности на земельные участки (купля-продажа);
3) Государственная регистрация права собственности граждан на земельные участки, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородинчества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
4) Государственная регистрация права собственности граждан на объекты индивидуального жилищного строительства на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или на земельном участке, расположенном в черте поселения и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства.

5) Государственная регистрация права собственности на создаваемый и созданный объект недвижимости, если для его строительства не требуется разрешения на строительство.

А также по услугам Физлица Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный кадастровый палата Росреестра»:

- 1) Предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости
2) Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости
МВД РС(Я):
1. Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования.
Администрация МО «Чураччинский наслы»:
1. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.
2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Подробности по т. 41-005, либо в Региональный центр телефонного обслуживания по т. 8-800-100-2216.
Ждем Вас по адресу: с. Чурапча, ул. Октябрьская, д. 17 в. с 09:00 до 19:00, во вторник по субботу.

Пенсионной фонда инициативэр

ИЙЭ КАПИТАЛА 453026 СОЛКУОБАЙГА ТЭННЭСТЭ

Тохсунньу 1 күнүттөн ийэ (дыо жүргэи) капиталын көсөмбө инициативаның 453 026 солк. тэннэстэ. Он күрдүк, 2014 с. көмөйткөн 23617,50 солк. элбэк.

Ийэ (дыо жүргэи) капиталын туһаныылан бырабыыта сениуэн хаалар: 1. Олорор дыо-уог усулусууайын таһымын тусарыа. Оҕо 3 сааһыттан - быо ызырын эбэтэр наҕрыдэй тарилкээн туһанын дыо тугууттар, көсөптүгү, дыо аһылаһарга, дыоити тугуутун, констития сроскуотун көмөксөтүлүһүнүгэ; дөсөной дуоҕабар сорок чаһын төлөһүнүгэ. Оҕо сааһыттан тугууга сүөх, дыо аһылаһылар эбэтэр дыо тугууттар ыһылыбыт крети иккин төлөһүмүгэр. 2. Оҕо үөргэин төлөбүртүгэр. 3. Ийэ пенсиятын муһунулар чаһылар ыһыты.

Сертификаты ыһыт ийэ бу капиталын быраба үөсөбөт көмөттөн хаһан баҕарар туһанын сөп. Бирексөтө хан-көмөмөт. Инициатива олорор дыо-уог таһымын тусарыа ыһылыбыт ийэ капиталын хонтуруса сөсө күһүрүрүн сатабыт.

2007 с. саҕалан Чураччы улууттар уонсага 1616 ийэ (дыо жүргэи) капиталын сертификаты бэрииннэ, бу инициатива 2014 сылга - 166 сертификат. Бүгүнтү күнүгэ улус үртүгүн 64 ыһы ийэ (дыо жүргэи) капиталын талору туһанылар.

Ийэ (дыо жүргэи) капиталын программа 2016 ахсынны 31 күнүгэр дьэри уһаһылыа.

Российской Федерации Пенсионный фондтың Чураччы улууттар (оройуонутар) управлалыына, с: снэвэлэст С.Н.МАКАРОВА.

Чураччы тэбилээлини олохтоого, олох-дьаһах коммунистай хаһайысыһа бэртэрэи.

ЕФРЕМОВ Афанасий Афанасьевич уфун ырахан ыарыалтан олохтон туорабытылаан кутурданыарын тэрдилэр:

- ОДКХ бэртэрэи Ефремов Афанасий Афанасьевич олохтон туорабытылаан чутас дыоуттар, аймакстарыгар СР ОДКХ ГУТ Чураччытаһаы филиалын салаһата, профкома
- Биргэ үөрөмүт доҕорлоро Ефремов Афанасий Афанасьевич олохтон туорабытылаан жүргэингэр Мария Петровнага, оҕолорутар, сенигеригэр, биргэ торообуттарыгар Чураччы орто оскуолата 1976 сыллааха бүтүрбүттэр.
- Биргэ үөрөмүт доҕорлоро Ефремов Афанасий Афанасьевич олохтон туорабытылаан жүргэингэр Мария Петровнага, оҕолорутар, сенигеригэр Анна орто оскуолата 1979 сыллаах ыһуус.
- Ефремов Афанасий Афанасьевич олохтон туорабытылаан эһийигэр, дьүөсүлүгэр, таһаарыстарыгар Попова Елена Афанасьевнага, жүргэингэр, оҕолорутар, сенигеригэр оскуола биргэ үөрөмүт доҕорлоро.
- Ефремов Афанасий Афанасьевич олохтон туорабытылаан коллегаларыгар Попова Елена Афанасьевнага 23 нүөмүрдөх аһаа коллективна.
- Тапталлаһ аһаара, эһөлөр Ефремов Афанасий Афанасьевич олохтон туорабытылаан жүргэингэр Марияга, оҕолорутар Алексейга, Афанасийга, Владиславга, Аһаара, кийигэтигэр «Аарык» такси сулуусһата, биргэ үлэлиир таксист уоһаттар.
- Тапталлаһ жүргэи, аһаара, эһөлөр Ефремов Афанасий Афанасьевич олохтон туорабытылаан Маарыячанаһаы потреббистество бэртэрэингэр, жүргэингэр Мария Петровнага, оҕолорутар, сенигеригэр, бары аймакстарыгар «Маарыячана» потреббистество бырабылаһыһата, профкома.
- Тапталлаһ жүргэи, аһаара, эһөлөр Ефремов Афанасий Афанасьевич олохтон туорабытылаан «Маарыячана» потреббистество биргэ үлэлиит коллекталарыгар, жүргэингэр Мария Петровнага, оҕолорутар, сенигеригэр, бары аймакстарыгар Маарыячанаһаы потреббистество биргэ үлэлиит, аһааһыт коллекталар.
- Ефремов Афанасий Афанасьевич олохтон туорабытылаан кийигэтигэр, саһастарыгар Мария Петровнага, оҕолорутар, сенигеригэр Лайорутар.
- Тапталлаһ аһаара, эһөлөр Ефремов Афанасий Афанасьевич олохтон туорабытылаан балгыларыгар Дарыяга, Линага, күтүөгүгүгэр Алексейга, Афанасийга, Дьоксуускайтан, Чураччытаһа, Сыһытан Аммосовтар, Фоминнар.
- Күтү быраһа Ефремов Афанасий Афанасьевич олохтон туорабытылаан кийигэтигэр Мария Петровнага, оҕолорутар, сенигеригэр эһийиҕ Елена Афанасьевна, күтүөгү Михаил Васильевич Похоттар, Катя, Николай Ивоноттар.

БИЛГЭРИИЛЭР / ОБЪЯВЛЕНИЯ

Александр Васильевич Брызгаев аһыгар 1996 сыллааха бэрэлиит байыаннай биһиги сүппүтүөн дьэтэ суоһунан аһуулар.

«Деньги легко и быстро». Краткосрочные займы от 2000 до 15000 руб. Под 0,8 до 1,8 в день! Нужен только паспорт. ПЦ «Боотур», 2-й этаж. Тел: 8-914-271-3461.

УАЗ бортовий массыынанан муус тийэбин. Сыһыта 2000 солк., анара 1000 солк. Тел: 8-914-101-70-55, 8-964-735-84-71.

Дьоксуускай куорат олохтоого НИКОЛАЕВА Туяра Владимировна соһууардык олохтон туорабытылаан кутурданыарын тэрдилэр:

- Тапталлаһ эһийиҕ Николайга Туяра Владимировна олохтон туорабытылаан балгытар, үлэһиттэригэр Софронова Наталья Егоровнага, тороһуттарыгар, аймакстарыгар Чураччытаһа саһастарын ситтэ иһик өсүрүү реабилитациялыаар ювени коллективна.
- Николаева Туяра Владимировна олохтон туорабытылаан ийэтигэр, коллегаларыгар Тимофеева Наталья Михайловнага, аһаар, жүргэингэр, оҕолорутар, биргэ торообуттарыгар С.А. Нонгоров аһааһа орто оскуола коллективна, профкома.
- Тапталлаһ орто Николаева Туяра Владимировна олохтон туорабытылаан коллегаларыгар, дьүөсүлүгүгэр Тимофеева Наталья Михайловнага, кыһа оҕолорутар, сенигеригэр, күтүөгүгүгэр дьэтэ үөртүһүнүгүн учууталарыан мөсөүлөһөһөһө хойбуһа.
- Николаева Туяра Владимировна олохтон туорабытылаан ийэтигэр, балгыларыгар Наталья Михайловна Тимофеевнага, биргэ торообуттарыгар Алексейга, Пуругуһага, Егорга, Натальяга Болгоһоттон С.М. Слепцов, И.М. Слепцов, М.М. Слепцова, Чураччытан Г.М. Слепцова, Е.М. Макаева, кийигэр дыо жүргэтигэр.

Чураччытан тороһут Дьоксуускай куорат олохтоого СЕДАНИЦЕВ Иван Семенович олохтон туорабытылаан Ойулуун оскуолаһаы биргэ үөрөмүт балгыгар Дьаһаһаһаһа Належда Семеновнага дьирг кутурданыытан тэрдилэр.

Дьоксуускайтан, Чураччытан иһиги дьүөгүгэр.

Чураччы тэбилээлини олохтоого ЯКОВЛЕВ Алексей Семенович

- олохтон туорабытылаан кутурданыарын тэрдилэр:
- Яковлев Алексей Семенович олохтон туорабытылаан жүргэингэр Алексейга Титовнага, оҕолорутар, бары аймакстарыгар Кытааннах тэбилээлини олохтоо дьаһалыта, бэртэрэини Сүбэһэ.
- Тапталлаһ жүргэи, аһаара, эһөлөр Яковлев Алексей Семенович олохтон туорабытылаан жүргэингэр Александр Александро Титовнага, оҕолорутар, сенигер, бары аймакстарыгар, биргэ дьокүгүгэр «Маарыячана» потреббистество бырабылаһыһата, профкома.
- Тапталлаһ жүргэи, аһаара аһаара Яковлев Алексей Семенович олохтон туорабытылаан жүргэингэр Александр Титовнага, оҕолорутар В.С. Яковлев - Дьаһа аһааһа Кытааннах орто оскуолаһа.

Күтү өсүрүгэр, Ойулуун тэбилээлини олохтоого АВКСЕНТЬЕВ Тимофей Васильевич

соһууардык олохтон туорабытылаан тороһуттарыгар Василий Васильевич, Наталья Егоровна Ликостыларга, жүргэингэр Туяра Федоровнага, оҕолорутар дьирг кутурданыытан тэрдилэр. Россия И.Д.М Чураччы оройуонуннаһаы отделение коллективна.

Оскулуга биргэ үөрөмүт таһаарыһыт, доҕорбут, Мулуудай тэбилээлини олохтоого

ТОКСТОУХОВ Петр Петрович уфун ырахан ыарыалтан олохтон туорабытылаан жүргэингэр Еватерия Львовнага, сенигеригэр Алгоһа, Лева, Дарыяга дьирг кутурданыытан тэрдилэр. Анна Пермякова, Елдоһи Захарова, Анна Баранкова, Андрей Прибыльск, Иван Крюков.

Кыһаһыт редактор - А.А. ЗАХАРОВ. Энциклопедия редактор, сүрүк отдел - Е.Г. МАКАРИНСКАЯ. Энциклопедия, өсүр, тья хаһайысыһыттың отдел - А.М. СЛЕПЦОВ. Корреспондент - С.А. ЖЕНДРИНСКОЯ. Корректор - В.Е. ПЕТРОВА. Таһааччы - Л.К. ПОПОВА. Бэртэрэтигэр - С.А. ПАРЛОВ, Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.

Тэрийэн таһаараччылар: СР Правительство, Чураччы улуутун «Саһа олох» редакция-издательской холбоһук автономнай урөдөһөнө. Российская Федерация Россия Федерация Роскомнадзор СР управлалыыһыгар 2012 с. күнү тутар 15 күнүгэр регистрационнаһыт нүөмүр - ПИ №14-0238.

ААДЫРЫСЫТ: 878670. Чураччы сал., Карл Маркс уул., 26 "а". Телефоннаһыт: редактор - 41-332, отделлар - 41-265, 41-358. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru

Бэчээккэ саһаас: № 6 (11018) Тираж 1650. Хаһыат сыһына: 10 солк.

Саһа олох Аһаар сүрүк тья өсүрүк редакция коллективнаһаы тэрдилэр тубай бэртэрэи. Сүрүк ыһылар «Саһа олох» редакцияһаы хаһайысыһаһаы тэрдилэр.